

Ove Uslove donio je Upravni odbor Mikrofin osiguranja a.d Banja Luka na sjednici održanoj 30.09.2013. na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik R.Srpske broj 127/08 i 58/09) i odredaba Statuta Osiguravajućeg društva Mikrofin osiguranja a.d Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo), i saglasno Mišljenju ovlašćenog aktuara.

01.08.01

DOPUNSKI USLOVI ZA OSIGURANJE PUTNIKA U JAVNOM SAOBRAĆAJU OD POSLJEDICA NESREĆNOG SLUČAJA

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Opšti uslovi za osiguranje lica od posljedica nesrećnog slučaja sa tabelom invaliditeta (u daljem tekstu: Opšti uslovi) i ovi Dopunski uslovi za osiguranje putnika u javnom saobraćaju od posljedica nesrećnog slučaja (nezgode), (u daljem tekstu: Dopunski uslovi), sastavni su dio zaključenih ugovora o obaveznom osiguranju putnika u javnom saobraćaju (u daljem tekstu: putnici).

Član 2.

Ugovarač osiguranja je lice čija je obaveza da u skladu sa važećim Zakonom zaključi ugovor o osiguranju putnika u javnom saobraćaju od posljedica nesrećnog slučaja.

SPOSOBNOST ZA OSIGURANJE

Član 3.

- (1) Prema ovim Dopunskim uslovima osigurani su putnici bez obzira na godine života, zdravstveno stanje i opštu radnu sposobnost i to bez plaćanja povećane premije u smislu člana 5. stav 2. Opštih uslova, u javnom saobraćaju onim prevoznim sredstvima za koja je prema Zakonom o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostalim obaveznim osiguranjima od odgovornosti propisana obaveza ugovaranja osiguranja od posljedica nesrećnog slučaja.
- (2) Osiguravajuće pokrće pod istim uslovima uživaju i duševno bolesna lica i lica lišena poslovne sposobnosti.

LICA KOJA IMAJU SVOJSTVO PUTNIKA

Član 4.

- (1) Putnikom se smatra lice koje se radi putovanja nalazi u prevoznom sredstvu naznačenom u polisi određenom za obavljanje javnog prevoza putnika, odnosno ako je tako ugovoreno u bilo kom prevoznom sredstvu ugovarača osiguranja određenom za obavljanje javnog prevoza putnika, bez obzira da li posjeduje putnu kartu ili ne, kao i lice koje se nalazi u krugu stanice, pristaništa, aerodroma i sl. ili u neposrednoj blizini prevoznog sredstva prije ukrcavanja, odnosno poslije iskrcavanja, za koje se dokaže da je imalo namjeru da putuje odgovarajućim prevoznim sredstvom, odnosno da je njime putovalo.
- (2) Dokazivanje da je neko lice imalo svojstvo putnika u smislu prethodnog stava pada na teret korisnika osiguranja.
- (3) Ne smatraju se putnikom u smislu odredbi stava 1. ovog člana lica koja su zaposlena na odgovarajućem prevoznom sredstvu i lica koja za vrijeme stajanja vozila u stanici ili na mjestu određenom za ukrcavanje i iskrcavanje putnika obavljaju neke poslove u vezi sa prevoznim sredstvom i to bilo na samom vozilu ili izvan njega.

NAČIN ZAKLJUČIVANJA UGOVORA O OSIGURANJU

Član 5.

Ugovor o osiguranju se zaključuje za sve putnike koji se prevoze određenim prevoznim sredstvom.

TRAJANJE OSIGURANJA

Član 6.

- (1) Osiguranje za svakog pojedinog osiguranika traje sve dok se on smatra putnikom u smislu odredbi Zakona i ovih Dopunskih uslova.
- (2) U svakom slučaju obaveza osiguravača ne može početi prije, niti prestati poslije rokova utvrđenih odredbama Opštih uslova o trajanju osiguranja.

OGRANIČENJE OBAVEZE OSIGURAVAČA

Član 7.

Osiguravač je u obavezi samo za one nesrećne slučajeve koji su u neposrednoj uzročnoj vezi s putovanjem i upotrebom prevoznog sredstva.

NAČIN OBRAČUNA I PLAĆANJE PREMIJE

Član 8.

- (1) Ukoliko drugačije nije ugovoreno, obračun premije osiguranja vrši se:
 - 1) prema broju registrovanih mjesta za prevoz putnika za određeno prevozno sredstvo;
 - 2) prema ukupnoj vrijednosti prodatih prevoznih karata svim putnicima u određenim prevoznim sredstvima u toku određenog perioda.
- (2) U slučajevima iz tačke 2. prethodnog stava obaveza ugovarača osiguranja je da osiguravaču do 10. u mjesecu prijavi podatke o ukupnom iznosu prodatih prevoznih karata u prethodnom mjesecu, ukoliko nije drugačije ugovoreno.

Na zahtjev osiguravača, ugovarač je u obavezi da stavi na uvid sve knjige i druge evidencije iz kojih se tačno može utvrditi ukupna vrijednost prodatih prevoznih karata.
- (3) Bez obzira da li je ugovarač osiguranja platio premiju u predviđenom roku, obaveza osiguravača postoji prema svakom osiguraniku pojedinačno, ako je nesrećni slučaj nastao u smislu Opštih uslova i ovih Posebnih uslova.

PRIJAVA NESREĆNOG SLUČAJA

Član 9.

- (1) Ugovarač osiguranja je u obavezi da na posebnom obrascu sačini zapisnik o svakom nastalom nesrećnom slučaju, naznači uzroke i način nastanka i dostavi ga osiguravaču.
- (2) Ugovarač je obavezan da pruži osiguraniku i sva druga potrebna obavještenja u cilju razjašnjenja svakog prijavljenog nesrećnog slučaja.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 10.

- (1) Na ugovore o osiguranju zaključene po ovim uslovima primjenjuju se i odredbe Opštih uslova za osiguranje lica od posljedica nesrećnog slučaja sa tabelom invaliditeta.
- (2) Ako postoji neslaganje nekih odredbi Opštih uslova za osiguranje lica od posljedica nesrećnog slučaja sa tabelom invaliditeta i nekih odredbi ovih uslova, na odnose iz ugovora o osiguranju primjenjivaće se odredbe ovih uslova.

Član 11.

Ovi uslovi stupaju na snagu danom usvajanja od strane Upravnog odbora Društva.

Prethodni dopunski uslovi za ubavezno osiguranje putnika u javnom prevozu od posledica nesrećnog slučaja (nezgode), a usvojeni na sjednici upravnog odbora održanoj dana 14.09.2007. stavljaju se van snage danom stupanja na snagu ovih Dopunskih uslova.

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA**

Uslovi osiguranja su urađeni u skladu sa Zakonom o društvima za osiguranje, uz primjenu načela i principa aktuarske struke pa se ista može primjeniti u praksi što svojim potpisom potvrđujem.

OVLAŠĆENI AKTUAR

Predrag Kovačević
ovlašćenje br. 05-529-1/10